



Moropa wa Magezi

Hlekane Paulinah Baloyi

Nceba Bhengu





Magezi o qala ho letsa moropa wa hae
o mmala o motsho le bosweu.



Bana ba mmokanela, ba a mo potapota.
Ba bina le moropa.



Ba bina ba re, "Masingata o nyetswe ke mang? O nyetswe ke e mong wa baena ba rona."



Basadi ba a tjeka ha ba utlwa modumo wa moropa.



Banna ba thetheha mobung ba ntse ba
e ya hodimo le tlase.



Mudungwazi o bidikolosa mahlo a etse motjeko wa hae o qabolang.



Banna baholo ba letsa melodi mme ba sisinya dihlooho ha ba utlwa modumo wa moropa.



Basadi baholo ba tsoka matheka ba didietsa. Bohle ba a natefelwa ke ha Magezi a letsa moropa wa hae.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Moropa wa Magezi

Author/s: Hlekane Paulinah Baloyi

Translator/s: Maria Vaz

Illustrator/s: Nceba Bhengu


Assurer/s: Nthabiseng Tsatsi, Mathapelo Morake

Language: Sesotho (South Africa)



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY  – Credit must be given to the creator

